




(imageless edition)

✎ Mecefin Kakoro  
🔗 Mango Tree  
📄 Motihago Sara Mohale  
😊 Sepedi  
📖 Level 2



**Pese Ye Kgolo Ye Talalerala**



# Storybooks South Africa

[global-asp.github.io/storybooks-southafrica](https://global-asp.github.io/storybooks-southafrica)


## Pese Ye Kgolo Ye Talalerala

Written by: Mecefin Kakoro

Illustrated by: Mango Tree

Translated by: Motihago Sara Mohale

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](https://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks South Africa in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons


[Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



Go be go na le pese ye tee fela  
motseng wa bo Ebei. E be e le ye  
kgolo ya mmala wa talalerata. E be e  
na le modumo wa lešata kudu.

ka letšatši le lengwe mmago Ebei o  
ile a re, "Gosasa re tla ya toropong go  
reka diparo tša gago tša sekolo."







Ebei o be a thabile kudu. Ba be ba eya go sepela ka pese ye kgolo ye talalerata. Ebei o be a thabile kudu ebile a sa kgone go rabala bošegong bjoo.



Ebei yena o be a sa tshwenyege ka mmala wa pese. O be a sa tshwenyege ka bogolo bja pese. O be a thabetše fela gore pese ye e ya toropong.




Ebei o be a šetše a itokišitše ge  
mماغwe a eya go mo tsoša.



“Na pese ya mmala wa talalera, ye  
kgolo, e kae?” mماغo Ebei a botšiša.  
“E senyegile,” mootledi a fetola. “Re a  
e lokiša. E tla tla gosasa,” a tlatša a  
realo.




Ebei le mmagwe ba ile ba leba boemapese. Ba ile ba emela pese ye kgolo ya mmala wa talalerata. Efela pese e ila ya se tle.




Batho ba bantši ba ile ba kitima gore ba sware pese. Efela ba be ba šaletše. Pese e be e tletše. Pese ye hubedu e ile ya leba toropong.

Batho ba bangwe le bona ba ile ba  
fihla boemapese. Ba ile ba  
ngongorega ka ge pese e latetswe.  
“Pese e kae?” ba botsisa.




Ebei o ile a lebelela ka lefaseterere. O ile  
a bona batho ba bantsi gona moo  
boemapese.






Ebei o be a tshwenyegile. “Re ka se sa kgona go ya toropong. Nka se sa hwetša diaparo tše diswa tša sekolo,” a nagana.




Ebei le mmagwe e be e le bona ba mathomo ba go namela pese. Morago ga nakwana batho ba bangwe le bona ba namela pese yeo ye hubedu ye nnyane.






Batho ba bangwe ba ile ba ithoboga  
gomme ba boela gae. Eupša Ebei o ile  
a lla a gana go boela gae. Mmagwe o  
ile a mo kgothatsa. "Re tla leta  
sebakanyana," a realo.



"Nameiangi Nameiangi!" mootledi a  
goeela. "Nako e re šille lehonu," a  
realo.



Morago ga nakwana, ba ile ba kwa modumo. Ba ile ba bona lerole moyeng. E be e le pese e tšwelela!



Efela pese ye e be e se ye talalerata. E be e se ye kgolo. Pese e be e le ye hubedu le gona e le ye nnyane. Batho bao ba bego ba emetše pese ba ile ba lebelela pese ye. Ba ile ba se namele.